



**CRNA GORA**  
**OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO**  
**PODGORICA**  
**Kt br. 1853/20**  
**Podgorica, 14 . april 2022. godine**  
**MP/MP**

**OSNOVNI SUD**

**PODGORICA**

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 5, člana 288, člana 291 i člana 292 Zakonika o krivičnom postupku, podižem

**OPTUŽNICU**

Protiv:

**R. R.**, JMB ...., od oca V. i majke N., rođene Ć., rođenog .... godine u M., sa prebivalištem u P., na adresi J.... na Z..., crnogorskog državljanina, diplomiranog pravnika, neoženjenog, bez djece, sa završenom visokom školom, srednjeg imovnog stanja, neosuđivanog,

Zato što:

1. U periodu od 15. marta 2020.godine do 15. decembra 2020.godine, G. g. P., svjestan svoga djela, čije je izvršenje htio, znajući da je njegovo djelo zabranjeno, u namjeri da potpuno izbjegne plaćanje poreza na dodatu vrijednost, nije shodno odredbama člana 18 i 35 stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednosti, te odredbi člana 86 i 87 Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, prijavljivao oporezivi promet i nije na PRPDV2 obrascima podnosio Poreskoj upravi Glavnog grada Podgorice mjesečne prijave za PDV do 15-og dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, a po osnovu oporezivog prometa koji je ostvario prodajom stanova u objektu broj 1, na katastarskoj parceli broj ...., KO Podgorica II, na način što do 15. marta 2020.godine za februar 2020.godine, nije predao PDV prijavu sa PDV kreditom i sa pravom na odbitak u iznosu od 110,20 eura; do 15. aprila 2020.godine za mart 2020.godine nije predao PDV prijavu sa PDV kreditom i sa pravom na odbitak u iznosu od 324,56 eura; do 15. juna 2020.godine za maj 2020.godine nije predao PDV prijavu sa PDV kreditom i sa pravom na odbitak u iznosu od 451,23 eura; do 15. avgusta 2020.godine za jul 2020.godine nije obračunao i prijavio poresku obavezu PDV-a u iznosu od 8.825,00 eura, na osnovu ostvarenog prometa za taj mjesec u iznosu od 64.000,00 eura; do 15. septembra 2020.godine za avgust 2020.godine nije obračunao i prijavio poresku obavezu PDV-a u iznosu od 41.053,14 eura, na osnovu ostvarenog prometa za taj mjesec u iznosu od 280.600,00 eura; do 15. oktobra 2020.godine za septembar 2020.godine nije obračunao i prijavio poresku obavezu PDV-a u iznosu od 15.908,44 eura, na osnovu ostvarenog prometa za taj mjesec u iznosu od 107.508,00 eura; do 15. novembra 2020.godine za oktobar 2020.godine nije obračunao i prijavio poresku

obavezu PDV-a u iznosu od 3.430,05 eura, na osnovu ostvarenog prometa za taj mjesec u iznosu od 36.000,00 eura; do 15. decembra 2020.godine za novembar 2020.godine nije obračunao i prijavio poresku obavezu PDV-a u iznosu od 12.627,93 eura, na osnovu ostvarenog prometa za taj mjesec u iznosu od 85.000,00 eura, do 15. februara 2021.godine za januar 2021.godine nije predao PDV prijavu za iznos ulaznog PDV-a sa pravom na odbitak u iznosu od 10.760,13 eura i do 15. marta 2021.godine za februar 2021.godine nije predao PDV prijavu za iznos ulaznog PDV-a sa pravom na odbitak u iznosu od 13.405,54 eura, na koji način je izbjegao da plati porez na dodatu vrijednost za 2020. godinu i 2021. godinu u ukupnom iznosu od 56.793,13 eura, te u istom iznosu pričinio štetu Budžetu Crne Gore,

2. Za obračunski period poslovne 2020. godine, u namjeri da potpuno izbjegne plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica nije, shodno članu 42 i 43 stav 1 i 2 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, obračunao-knjižio i prijavio navedeni porez do kraja aprila 2021.godine za prethodnu godinu, a na ime ostvarenog prihoda od prodaje stanova u stambenoj zgradi na katastarskoj parceli broj ....., KO Podgorica II, te istovremeno nije podnošenjem GPPFL prijave za porez na dohodak fizičkih lica platio porez na dohodak fizičkih lica u iznosu od 23.022,27 eura, čime je u navedenom iznosu pričinio štetu Budžetu Crne Gore,

- čime je učinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz člana 264 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

**DRŽAVNI TUŽILAC**  
**Maja Janković**